

Mmofra Twerε Kronkron
de reba



Noa ne
Nsuyire Kεσεε
no



Ɔtwerεfoɔ: Edward Hughes

Deε ɔyεε mfonini ahodoɔ: Byron Unger; Lazarus
Alastair Paterson

Ɔsamufoɔ: M. Maillot; Tammy S.

Nkyerεaseɛni: Kwasi Adomako

Deε ɔtotoo ho nneɛma: Bible for Children
www.M1914.org

©2022 Bible for Children, Inc.

Tumi krataa: Sɛ wontɔn nko ara deε a, wowɔ ho kwan sɛ
wotwe anaase wotintim saa ayɛsɛm yi bi.



Na Noa ye obi a ɔsɔre
Onyankopɔn. Na nkaεfoɔ
no nyinaa tan Onyankopɔn a
wɔntie n'asεm. Da koro bi,
Onyankopɔn kaa anwanwasεm
bi. Onyankopɔn kaa kyerεε

Noa sε, "Mεsεε saa
bone
wiase yi."



Onyankopɔn bɔɔ Noa kɔkɔ sɛ nsuyire kɛsɛɛ
bi rebɛfa wiase nyinaa. Ɔhyɛɛ Noa sɛ, "Fa
dua yɛ adaka, hyɛma a ne kɛsɛɛ bɛtumi
afa w'abusua ne mmoa bebreɛ."

Onyankopɔn maa Noa ɛho
nhyehyɛɛ frenkyemm.

Na Noa nni
adaagye
koraa!



Ɛye den ara nkurofoɔ
bedi Noa ho fɛw bere
ɔrekyere won senti a
ɔrepam adaka no.
Noa kɔɔ
so pameɛ.

Ɔkɔɔ so
ara nso kaa
Onyankopɔn ho
asɛm kyereɛ nkurofoɔ.
Obiara antie.




Na Noa wo gyidie kɛsɛɛ.
Ɛwom sɛ na nsuo ntɔɔ
da deɛ, nanso ɔgyee
Onyankopɔn diiɛ. Akysɛ
na ɔwiee adaka a afei
wɔtena mu a ɛye yie.




Afei mmoa no baee. Ekuo bi wo ho a, Onyankopon de
mu nson baee, ebinom nso, mmieniu. Nnomaa akese
ne nketewa, abopon nkumaa ne atenten nso nyaa
kwan koo adaka no
mu bi.




Σεσεε bere a Noa reka mmoa no ako mu
no, nkurofoɔ didii no atɛm koraa.
Wɔannyae bone a woyɛ tia
Onyankopɔn. Wɔansɛ sɛ
wɔmma wɔnwura
adaka no mu bi.





Ne korakora,
mmoaa ne
nnomaa no
nyinaa baa mu.
Onyankopɔn too
nsa frɛɛ Noa sɛ,
"Mommra adaka no mu."
"Wo ne w'abusua." Noa, ne
yere, ne mma mmарima mmiɛnsa
ne wɔn yerenom wuraa adaka no
mu. ɛna Onyankopɔn too pono no mu!





Ena osuo no tɔɛɛ.
Nsubrane bi tɔ guu
asase so adaduanan
awia ne anadwo.





Nsuo yiri faa
nkuro ne nkrasee
so. Berε nsuo no teeε no, na
mmepo mpo hyehye nsuo ase.
Adeε biara a εhome biara wuiε.



Nsuo no reyiri no, na
adaka no Ƨe ani. Wohwe a,
na esum bewo mu pa ara,
ebi nso a, chinhimese, anaa
mpo sese na eye hu.
Mmom, adaka no bo Noa
ho ban firii nsuyire no ho.



Nsuo no yirii abosome num akyi no,
Onyankopon maa mframa a ewo adee
boee. Nkakrankakra, adaka no kosii
bepo Ararat so. Noa tenaa mu
adaduanan bio kosii se nsuo
no twetweee.



Noa somaa anene ne aborɔnoma ma wɔfaa adaka
no mpoma mu pueee. Enam sɛ wannya asase so
baabi a nsuo nni ansi nti, aborɔnoma no san n'akyi
baa Noa nkycɛn.






Nnawotwe akyi no, san
so hwεε bio. Aborɔnoma
no san n'akyi baεε a ngo
ahaban tua n'ano. Ne
nnawotwe soɔ no, Noa
hunuu sε asase so awo εfiri sε
aborɔnoma no
amma bio.



Onyankopɔn ka kyerɛ Noa sɛ berɛ aso sɛ
ɔfiri adaka no mu. Noa ne n'abusuafoɔ
ka bɔɔ mu buɛɛ mmoa no.



Noa ani so a
εβεσο δεε! Οsii
afɔrebukyia somm
Onyankopɔn a
Ogyee one
n'abusua wɔ
nsuyire a ano yε
den no ho.



Onyankopɔn
hyɛ Noa bɔ
soronko bi. Ɔmfa
nsuyire ntua onipa
bone so ka bio da.

Onyankopɔn de
nkaedum kɛsɛ
bi Ne bɔhyɛ yi ho.
Nyankontɔn ne
Onyankopɔn
bɔhyɛ no ho
nsɛnkyɛnnɛɛ.



Noa ne n'abusua no
hyɛ abrabo ase foforo wo
nsuyire no akyi. Berɛ bi akyi
no, n'asefoɔ hyɛ asase so
mma. Aman a wowo wiase
nyinaa yɛ Noa ne ne
mma asefoɔ.



Noa ne Nsuyire Kεσεε no

Aγεεεm a εfiri Onyankopɔn aεεm,
Twerε Kronkron no mu,

Wɔ

Genesis 6-10

"Wo nεεm ano ma hann."

Nnwom 119:130



Awieeε



Saa Twerε Kronkron mu ayεsεm yi kasa fa yεn Nyankopon
Nwanwafoa a oboo yεn na ope se yεhunū No no ho kyere yεn.

Onyankopon nim se yεaye nneεma bone pii, deε Ofre no bone no.
Bone ho asotweε ne owuo nanso Onyankopon do wo pa ara nti
Osomaa ne Ba Barima koro, Yesu ma no bewuu wa asennua no
so gyee wo bone ho asotweε. Ena Yesu sore beyee Oteasefoa bio
besene koo Osoro Aheman mu! Se wogyε Yesu di na wosre no se
Omfa wo bone nkyε wo a, Obeyε. Afei Obεba abεtena wo mu ama
wo ne No atena afeboo.

Se wogyε di se yei ne nokore no a, ka yei kyere Onyankopon:
Me Dofo Yesu, Megye di se woyε Onyankopon, na wobeyεε onipa
wuu me bone ho, na seesei Woda so te ase. Mesre Wo bra
m'abrabo mu na fa me bone kyε me, sεdeε εbeyε a menyε obra
foforo seesei, na da koro bi me ne Wo ako afeboo. Boa me na
menyε setie mma Wo na mentena ase mma Wo se Wo ba. Amen.

Kenkan Twerε Kronkron no na wo ne Onyankopon nni
nkommoo da biara! Yohane 3:16

